

938.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj upravi**, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na jedanaestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 29. jula 2011. godine.

Broj: 01- 964/2

Podgorica, 03. avgusta 2011. godine

Predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na jedanaestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 29. jula 2011. godine, donijela je

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

Član 1

U Zakonu o državnoj upravi („Službeni list RCG“, br. 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08) u članu 11 tačka 7 briše se.

Dosadašnje tač. 8 i 9 postaju tač. 7 i 8.

Član 2

Član 21 briše se.

Član 3

U članu 25 stav 2 poslije riječi: „rada“ dodaje se riječ: „samostalnog“.

Član 4

U članu 27 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pored poslova iz stava 1 ovog člana, ministarstvo obavlja i poslove izvršavanja zakona i drugih propisa, upravne i stručne poslove u upravnim oblastima za koje je osnovano, kad se ti poslovi ne vrše u samostalnom organu uprave.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 5

Član 28 mijenja se i glasi:

“Drugi organi uprave (u daljem tekstu: organi uprave) osnivaju se kao organi uprave u sastavu ministarstva.

Organ uprave u sastavu ministarstva (u daljem tekstu: organ u sastavu) obavlja poslove izvršavanja zakona i drugih propisa, upravne i stručne poslove u upravnim oblastima kad obim i priroda poslova ne zahtijevaju posebno organizovanje i samostalnost u radu.

Ministarstvo može imati jedan ili više organa u sastavu.

Izuzetno, kad je za vršenje stručnih i sa njima povezanih upravnih poslova potrebna primjena naučnih i posebnih stručnih metoda rada i saznanja ili kad u određenoj upravnoj oblasti nema uslova za osnivanje ministarstva, kao i u slučajevima kad je to propisano posebnim zakonom, organi uprave osnivaju se kao samostalni organi uprave.”

Član 6

Član 29 mijenja se i glasi:

“Organi uprave su uprave, sekretarijati, zavodi, direkcije i agencije.”

Član 7

Član 35 mijenja se i glasi:

“Samostalni organi uprave mogu, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o osnivanju imati svojstvo pravnog lica.”

Član 8

U članu 37 stav 2 poslije riječi: „starješine“ dodaje se riječ: „samostalnog“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

„Unutrašnja organizacija i sistematizacija organa u sastavu utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstva.“

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, poslije riječi „sistematizaciji“ dodaje se riječ „samostalnog“.

Član 9

Poslije člana 41 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 41a

“Ministarstvo može da ima jednog ili više državnih sekretara.

Ministarstva koja mogu imati državne sekretare i njihov broj utvrđuje Vlada.

Državni sekretar, u okviru ovlaštenja koja mu odredi ministar, obavlja poslove koji se odnose na izradu predloga politika ministarstva i praćenje njihove realizacije.

Kad ministarstvo ima više državnih sekretara, ministar ovlašćuje jednog od njih da ga zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti da vrši funkciju, u okviru datih ovlaštenja.

Državnog sekretara imenuje i razrješava Vlada, na predlog ministra, bez javnog konkursa i dužnost mu prestaje prestankom mandata ministra.

Državni sekretar za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

Danom imenovanja državni sekretar zasniva radni odnos u ministarstvu, a zaradu i druga prava po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.”

Član 10

Član 43 mijenja se i glasi:

“U ministarstvu se može postaviti jedan ili više generalnih direktora koji rukovode i organizuju rad u jednoj ili više organizacionih jedinica i za svoj rad odgovaraju ministru i Vladi.”

Član 11

Član 44 mijenja se i glasi:

“Upravom, zavodom, direkcijom i agencijom rukovodi direktor, a sekretarijatom sekretar (u daljem tekstu: starješina organa uprave).

Starješinu organa uprave u sastavu, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava resorni ministar, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade.

Starješinu samostalnog organa uprave, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada, na predlog resornog ministra.

Starješina organa uprave imenuje se na period od pet godina.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa iz st. 2 i 3 ovog člana donosi resorni ministar, a na postupak sprovođenja javnog konkursa i pitanja prestanka i razrješenja starješine organa uprave shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Starješina organa uprave u sastavu za svoj rad i rad organa uprave kojim rukovodi odgovara generalnom direktoru i resornom ministru.

Starješina samostalnog organa uprave za svoj rad, rad organa uprave kojim rukovodi, kao i za stanje u oblasti odgovara resornom ministru i Vladi."

Član 12

Član 45 mijenja se i glasi:

"U organu uprave može se postaviti jedan ili više pomoćnika starješine organa uprave.

Pomoćnik starješine organa uprave rukovodi i organizuje rad u jednoj ili više organizacionih jedinica, odnosno oblasti rada.

Pomoćnika starješine organa u sastavu postavlja i razrješava ministar, na predlog generalnog direktora, a pomoćnika starješine samostalnog organa uprave postavlja i razrješava Vlada, na predlog starješine organa uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Pomoćnik starješine organa u sastavu za svoj rad odgovara starješini organa uprave, generalnom direktoru i ministru, a pomoćnik starješine samostalnog organa uprave za svoj rad odgovara starješini organa uprave i Vladi."

Član 13

Član 46 mijenja se i glasi:

"Imenovanje, postavljenje, razrješenje, prestanak mandata, odnosno dužnosti kao i ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti državnog sekretara, sekretara ministarstva, generalnog direktora, starješine organa uprave i pomoćnika starješine organa uprave sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika."

Član 14

U članu 49 stav 1 poslije riječi: „starješine“ dodaje se riječ: „samostalnog“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

„Odluku o zapošljavanju u organu u sastavu donosi ministar.“

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, poslije riječi „starješina“ dodaje se riječ „samostalnog“, a riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.

Član 15

U članu 64 stav 1 riječ "Organi" zamjenjuju se riječima: "Samostalni organi".

U stavu 2 riječi: "Organi uprave" zamjenjuju se riječima: "Organi iz stava 1 ovog člana".

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Organi u sastavu odnose prema Vladi ostvaruju preko ministarstva u čijem su sastavu."

Član 16

U članu 68 poslije riječi „između“ dodaje se riječ „samostalnih“.

Član 17

U članu 71 riječ "Organ" zamjenjuje se riječima: "Samostalni organ".

Član 18

U članu 72 stav 1 riječ "Organ" zamjenjuje se riječima: "Samostalni organ", a u stavu 3 riječ "Organi" zamjenjuju se riječima: "Samostalni organi".

Član 19

U članu 73 stav 2 riječi: „ne predstavljaju državnu, vojnu ili službenu tajnu shodno posebnom zakonu“ zamjenjuju se riječima: „ne predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Ukoliko spisi, odnosno dokumenti iz stava 2 ovog člana predstavljaju tajne podatke, u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ministarstvo će omogućiti uvid, u skladu sa zakonom.“

Član 20

U poglavlju "IX ODNOSI I SARADNJA" u nazivu potpoglavlja 7. riječi: "organa uprave" zamjenjuju se riječima: "organa državne uprave", a riječ "koji" zamjenjuje se riječju "čiji".

U članu 77 stav 1 riječi: "Organ uprave" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

U stavu 2 riječi: "organa uprave" zamjenjuju se riječima: " iz stava 1 ovog člana", a riječi: "organ uprave" zamjenjuju se riječima: "ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

Član 21

U članu 78 riječi: "Organ uprave" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

Član 22

U članu 79 stav 1 riječi: "Organ uprave" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

U stavu 2 riječi: "organ uprave" zamjenjuju se riječima: "ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

Član 23

U članu 80 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) konsultovanjem nevladinog sektora prilikom izrade strategija i analiza stanja u određenoj oblasti, izrade nacrtu i predloga zakona i drugih propisa i donošenja podzakonskih akata kojima se uređuje način ostvarivanja sloboda i prava građana;“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Način i postupak ostvarivanja saradnje iz stava 1 tač. 1,3 i 4 ovog člana, kao i kriterijume i postupak izbora predstavnika nevladinih organizacija u radne grupe i druga radna tijela koja obrazuju Vlada i organi državne uprave utvrđuje Vlada.“

Član 24

U čl. 82, 83 i uvodnoj rečenici člana 84 riječi: "Organ uprave" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

Član 25

U članu 85 stav 1 poslije riječi: "po upozorenju" riječi: "organa uprave" brišu se, a poslije riječi "zakona" riječi: "organ uprave" zamjenjuju se riječima: "ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

U st. 2 i 3 riječi: "Organ uprave" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

Član 26

U članu 86 stav 1 riječi: "Organ uprave" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"U slučaju oduzimanja prenijetih, odnosno povjerenih poslova iz stava 1 ovog člana, ove poslove vrši nadležno ministarstvo, odnosno samostalni organ uprave."

Član 27

Član 88 mijenja se i glasi:

"Organi državne uprave, izuzev organa u sastavu, samostalno raspoložu sredstvima za vršenje djelatnosti.

Sredstva za rad organa u sastavu obezbjeđuju se u okviru sredstava za rad ministarstva i njima raspolože ministarstvo u čijem je sastavu taj organ.

Organi uprave mogu, u okviru svog djelokruga, da vrše usluge pravnim i fizičkim licima, uz naknadu.

Na cjenovnik usluga iz stava 3 ovog člana saglasnost daje Vlada.

Prihodi ostvareni po osnovu vršenja usluga su sredstva budžeta Crne Gore."

Član 28

Član 92 mijenja se i glasi:

"Državni službenici i namještenici ostvaruju zaradu i druga primanja u skladu sa posebnim zakonom."

Član 29

U članu 95 poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

"Upoznavanje i izvještavanje iz stava 1 ovog člana organi u sastavu ostvaruju preko ministarstva."

Dosadašnji stav 2, koji postaje stav 3, mijenja se i glasi:

"Davanje određenih izvještaja i podataka može se uskratiti samo ako bi to predstavljalo povredu dužnosti čuvanja tajnih podataka."

Član 30

U članu 97 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Postupak i način sprovođenja javne rasprave iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje Vlada."

Član 31

U članu 99 stav 1 poslije riječi „starješina“ dodaje se riječ „samostalnog“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„O izuzeću ministra, odnosno starješine samostalnog organa uprave odlučuje Vlada, a o izuzeću starješine organa u sastavu odlučuje ministar.“

Član 32

U članu 100 tač. 2 i 3 ispred riječi: "organa uprave" dodaje se riječ "samostalnih".

Tačka 4 mijenja se i glasi:

"4) ministarstava i samostalnih organa uprave i organa koji vrše prenesene i povjerene poslove."

Član 33

Poslije člana 101a dodaju se dva nova člana koji glase:

"Član 101b

Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o državnoj upravi („Službeni list RCG“, br. 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U roku iz stava 1 ovog člana donijeće se propis iz člana 80 stav 2 i člana 97 stav 3 ovog zakona.

Član 101v

Organi državne uprave koji su, u skladu sa zakonom, postupali u prekršajnom postupku nastavljaju da vrše te poslove do početka primjene Zakona o prekršajima („Službeni list CG“, br. 1/11).”

Član 34

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 00-3/11-1/5

EPA 634 XXIV

Podgorica, 29. jula 2011. godine

Skupština Crne Gore 24. Saziva

Predsjednik

Ranko Krivokapić, s.r.